



Tlhabollo ya Afrika Borweng (SADC PF). Bjalo ka karolo ya mekete ya Letšatši la Afrika, Palamente e tla dula mo letšatšing le go boledišana ka merero yeo e lebeletšego kudu ditlhotlo tša Afrika tša leago, ikonomi le sepolotiki.

Mo gae, Letšatši la Afrika le neelana ka sebaka go MaAfrika Borwa go kopana gape le go itlama ka leswa go thekga matsapa a mmušo a go godiša Afrika e kaone le lefase le le kaone. Keteko ya Letšatši la Afrika e hlagiša karolo yeo Afrika Borwa e e tšeago mo lenaneong la kontinente.

### **NAA O BE O TSEBA?**

- Letšatši la Afrika le amogelwa bjalo ka Maikhutšo a Setšhaba mo nageng tše tshela(6): Ghana, Mali, Namibia, Zambia, Lesotho le Zimbabwe.
- AU e na le maloko a dinaga tše 55, morago ga ge South Sudan e tsena ka 2011.
- Morocco e tsene leboeletša go AU ka 2017, morago ga go tlogela OAU mengwaga e 33 ye e fetilego.
- Diofisikgolo tša AU di Addis Ababa, Ethiopia fela letsogo la yona la molao, Pan African Parliament, le Midrand, Afrika Borwa.

Go hwetša tshedimošetšo go ya pele ka ga ditirelo tša Palamente, ikgokaganye:  
Kantoro ya Thuto ya Setšhaba go 021 403 3341 goba imeile: [info@parliament.gov.za](mailto:info@parliament.gov.za)

Go beeletša leeto le le kaelwang go etela Palamente, ikgolaganye le:

Kantoro ya Thuto ya Setšhaba – Maeto

Mog: (021) 403 2266

Fekeše: (021) 403 3817

Imeile: [tourš@parliament.gov.za](mailto:tourš@parliament.gov.za)



**PARLIAMENT**  
OF THE REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

Letšatši la  
Afrika





## LETŠATŠI LA AFRIKA KE ENG?

Letšatši la Afrika ke segopotšo sa ngwaga ka ngwaga sa motheo wa Mokgatlo wa Kopano ya Dinaga tša Afrika (OAU) ka Mei ka di-25, 1963. Mo letšatšing le la histori, dinaga tša Afrika tše mašometharo-pedi (32) di ile tša kopana go la Addis Ababa, Ethiopia go hloma mokgatlo. Lehono, Letšatši la Afrika le ketekwa mo dinageng tše di fapaneng tša kontinente ya Afrika, mmogo le lefase ka bophara.

Ke letšatši leo ka lona kopano ya Afrika, karolelano ya histori le boitšhupo di tšeang boemo le boikgantšho. Letšatši la Afrika le šoma bjalo ka polatefomo ya go amogela dipitlhelelo tša kontinente le go lemoga šetšo le bohwa bja Afrika.

## LETŠATŠI LA AFRIKA LE KOPANO YA SE-AFRIKA

Go hlongwa ga Mokgatlo wa Kopano ya Dinaga tša Afrika go hlotše thlamo ya Kopano ya Afrika (AU) ka 2002.

Go fetoga ga OAU go ya go AU go hlohleletšwe ke kganyogo ya go akgofiša tšamaišo ya kgomaganyo ka mo kontinenteng le go kgontšha Afrika go tšea karolo ya maleba mo ikonoming ya lefase, e le gare e itebantše le mathata a ikonomi ya leago le a sepolotiki.



Kopano ya Dinaga tša Afrika ke mmele wa kontinente wo o lekago go hlohleletša tshwaragano ya MaAfrika. JBjalo ka maikemišetšo-magolo a yona, AU gape e e ikamanya le merero ya kgotso - e tšweletša maiteko, ditsenogare le thušo ya dikgetho, magareng ga tše dingwe.

Kakanyo ya kopano e tlhaloswa gabotse mo folageng ya AU, ka moano wa: **“Afrika yeo e kopanego ya go tia”**. Godimo ga moo, mmala o motala mo folageng ke leswao la dikholofelo le maikemišetšo a kopano.

## FOLAGA YA BJALE YA KOPANO YA AFRIKA

Letšatši la Afrika bjalo le dirišwa bjalo ka nako ya go lebelela ditlhotlo tše Afrika e e lebanego le tšona le dipitlhelelo tše dibotse. Ditlhotlo tše di lemogilwe ke AU ka botlalo, ke ka moo hlomilwego **Kgwebišano e Mpsaha malebana le Tlhabollo ya Afrika (NEPAD)**. Setho se se leka



go arabela tlhabollo ya Afrika ka go šomiša tšweletšo ya temokeraši, ditshwanelo tša botho, go tšea maikarabelo, go bea dilo pepeneneng le tshepetšo-mmogo.

Phitlhelelo ye nngwe ya kontinente ya bjale e bohlokwa ke go saeniwa ga **Kgaolo e e Lokologilego ya Kgwebišano ya Kontinente ya Afrika (ACFTA)**, tumelano ya kgwebišano e sa lefelweng e kgolo ya Mokgatlo wa Lefase wa Kgwebo. Baetapele ba dinaga tša Afrika ba saenile Tumelano ya Kigali ka ga tlhamo ya tumelano ye ya kgwebo kwa Samiting ye e sa Tlwaelegago ya Kopanokgolo ya Dinaga tša Afrika kwa Kigali, Rwanda, ka di 21 tša Matšhe 2018.

Maikemišetšo ke go hloma mmaraka o tee wa kontinente wa didirišwa le ditirelo, bagwebi ba gweba ka tokologo.

Gore kontinente e be le ponelopele ya go swana, Kopano ya Dinaga tša Afrika e hlomile mašupatsela wo o bitšiwago **Lenaneo 2063**, leo le tlagop iša Afrika kopanong, katlego le kgotso.

## LETŠATŠI LA AFRIKA LE KETEKWA BJANG?

Ditiragalo tša letšatšing leo ke tše latelago:

- Ditiro di itebantše kudu le bokgabo le bokgoni bja seAfrika, motantsho, direto, mmino le fešhene.
- Dingangišano ka merero ya ditlhotlo tše di amago kontinente bjalo ka letlhojo la batšwantle
- Dithutano le dipontšho
- Dipapadi tše bjalo ka phadišano tša kgwele ya maoto

## LETŠATŠI LA AFRIKA LE PALAMENTE YA REPHABOLIKI YA AFRIKA BORWA

Palamente e thekga magato a AU a ditsenogare mo go nago le dikgotlagano kontinenteng ka bophara. Ka go leka go phethagatša pholisi ya boditšhaba ya rephaboliki, Palamente ya Afrika Borwa e tšhwara dipuišano tše di namatšang le dipalamente tša dinaga tše Afrika Borwa e ntšeng e amega mo maitekong a go aga kagišo.

Palamente ya Rephaboliki ya Afrika Borwa e tšea karolo mo mekgatlong e mmalwa ya seAfrika, go akaretša letsogo la molao la AU, Pan African Parliament (PAP) le Foramo ya Dinaga tša